

Setswana

Kgato

3c

Dinotshe



Nangamso
Ka NomaHlubi-Koza



Dinotshe
Setswana
Kgato 3C

ISBN: 978-1-77981-542-2

© 2023 Ulwazi Lwethu African Languages Literacy Project


Mokwadi: Nangamso Ka NomaHlubi-Koza

Moranolodi: Ruth Legae

Motshwantshi: Saskia Swanepool

Thadiso le setshwano: Rock Bottom Graphic & Design

Kgatiso ya ntlha 2023.





Dinotshe



Nangamso Ka NomaHlubi-Koza

Botshelo jwa dinotshe bo simolola e le mae. Mae a a thuthuga, a fetoge go nna dibokwana mme kwa bofelong e nne dinotshi.






Dinotshi ke ditshenekegi tse di mathagathaga. Di na le mmala o o serolwananyana le mapanta a a borokwa.

Mebele ya dinotshi e arogantswe gararo; tlhogo, sehuba le mpa.

Di na le matlho a matlhano. A mabedi a ona a magolo. Di na le maoto a le marataro.

Maoto a, a dira ditiro di le dintsi jaaka go phepafatsa dinakana tsa tsona, go ngaparela dilwana le go bona matute.

Go na le mefuta e le mentsi ya dinotshi.
Tse di tlwaelegileng thata ke tsa mamepe.
Dinotshi tsa mamempe, ke tsona fela
ditshenekegi tse di direlang batho dijo.
Di dula ka ditlhopha (dikolone) tse di
akaretsang le Kgosigadi.





Dinotshi di rata go nna gaufi le dijalo le ditseshe. Mafelo a, a akaretsa ditshingwana, mafulo a matala le dikgwa. Di rata go dula mo go nang le malomo a mantsi.

Kgosigadi ya tsona e beela mae a mantsi.
Ka jalo, e oketsa palo ya dinotshe. Dinotshe
di na le mathlagathaga go dira mamepe.
Dinotshi tse di dirang di phepafatsa lefelo la
dinotshi, go kokoanya mmudula le tswina. Di
dira jalo go fepa setlhopha (kolone).





Dinotshi tsa mamepe di buisana ka go bina.
Fa di bona malomo a mantsi, di laletsa
dinotshi tse dingwe ka go bina. Se, ke ka
ntlha ya gore malomo ke motswedi wa tswina
ya tsona.

Dinotshi di na mosola thata mo go bolokeng tikologo ka go thusa dijalo go gola. Fa dinotshi di ntse di ja tswina, di kokoanya mmudula go o isa gae. Dinotshi di rwala mmudula ka maoto le mmele wa tsona go tloga mo lelomong le lengwe go ya go le lengwe.

Mo tseleng mmudula o a wa. Se se dira gore malomo a mele mo mafelong a mantsi.





Fa di fitlha gae, di dirisa mmudula le tswina e di e rweleng mo mpeng go dira mamepe. Dinotshe ke tsona fela ditshenekegi tse ditse di direlang batho dijo. Mamepe a na le tswina e bile a monate thata. Ka dinako dingwe a dirisiwa jaaka sukiri. A dirisiwa gape go fapha dintho ka go di tshasa ka ona.

Fa re bona dinotshi di fofa, re gakologelwe
gore di re direla mamepe le go jala malomo.





Readers

Kgato 1

- Molelo
- Nna bonolo, Malebo
- Namune e e bonolo
- Sebati le segokgo
- Pako o a penta
- Esele
- Go bala meropa
- Pula ya semaka
- Lebo o a emaema
- Komelelo
- Yuna o gobetse
- Noga
- Lerato la Mogale le Morero
- Bana ba thusang
- A di ka fofa?
- Sopo e monate
- Yuna o a makala
- Basetsana ke Badisa
- Meriri e megolo
- Jobe ga a robale
- Rre o tla boa leng?
- Ba kwa polaseng
- Jase e Fetogile
- Lerato la Mawelana

Kgato 2

- Mosebetsi le manaane.
- A re bolokeng metsi
- Metsi ka mo le ka mo
- Monyanyi wa mathaithai
- Mosese wa Mebalabala
- Sebelane sa ga Tinyeko
- Go utlwelela dijo tsa setso
- Bula, tswala, tseweletsa
- Ditlhako tsa Rethabile
- Motshameki yo o kgethegileng
- Leseka la gauta
- Tsalatsala, mosetsana wa sengangabele
- Leano la ga Mmolotsi
- Bolo e timetse
- Dimpho
- Mmutla wa mathajana

Kgato 3

- Go gola ga Segwagwa
- Molemuri Morwesi le dikgabo
- Monwedi le dithuthuntswane
- Monate wa motogo
- Molemo wa Phodiso
- Kwena e e kgopo
- Motswako o Molemo
- Moswana wa Mogale
- Morei wa ditlhapi
- Ga ke rate merogo!
- Dipoo di a itefeletsa
- Ke tse kgolo mo go nna!
- Mosetsana yo o bothhale
- Setlhako se sentle
- Mefuta ya Dinamelwa
- Basimane ba bothhale
- O a tlhobaela
- Bolwetse jwa Mofikela
- Botsalano jwa nnete
- Go fetoga

Kgato 4

- Dinotshe
- Phatso o itumetse!
- Ditsala ka dinako tsotlhe
- Molalatladi wa ga Lorato
- Mekgwa ya botshelo ba baVenda
- Mofikela wa dikolobe
- Keletso ya ga Maano e fetoga nnete
- Thapelo o tshwara legodu
- Gontse o tiisa mmele wa gagwe
- Rre wa rona, motlhatheledi wa diphologolo

Kgato 5

- Mae a Soso a a timetseng
- Mama Afrika, Mirriam Makeba
- Go thusa rremogolo go fola
- Peo ya dikgakgamatso
- Molemo o itse nako.
- Leeto go ya serapeng sa diphologolo
- Ditlhare tsa Afrika Borwa
- Toro ya ga Phenyo

ZENEX
FOUNDATION

MOLTENO
INSTITUTE FOR LANGUAGE AND LITERACY
EST. 1974

**Room
to
Read™**

NELSON MANDELA
INSTITUTE FOR
EDUCATION AND
RURAL DEVELOPMENT

Saide
Enabling successful
open learning for all

Ulwazi Lwethu ke setheo se se simolotsweng le go tshegetswa ka madi ke Zenex Foundation go tokafatsa motseletsele wa dibuka o o kwadilweng go ya ka dikgato le ya boitapoloso mo babusing ba dipuo tsa seAforika mmogo le didiriswa tsa tshegetso ya morutabana. Motseletsele o, o kwaletsewe gore o rute le go tshegetsa barutwana ba Kgato ya motheo gore ba tokafatse puiso le tlhologanyo ya bona ya Puo ya gae. Dibuka tse tsa puiso, di tlhagelela ka diteme di le robongwe tsa seAforika, ka tirisano mmogo le Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute, Room to Read South Africa, le Saide. Didiriswa tsotlhe di tsweliswa jaaka “Open Education Resources” (OER).

Please visit our website to download the full copy of this reader:
ulwazilwethu.org.za



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-NoDerivatives
(CC BY-NC-ND) 4.0
International Licence

Disclaimer: You are free to download and share this work as long as you attribute Zenex Foundation, but you may not change this work in any way or use it commercially.

